

?? SE O TSHWANETSENG GO SE DIRA FA O BATLA GO TSENYA ?? NGONGOREGO, GO ROTLOETSA KGOTSA GO NAYA TSHITSHINYO

Tsenya ngongorego kgotsa thotloetso kgotsa naya tshitshinyo

KA MOLOMO:

Bua le motlhankedi wa taolo le tsamaiso ya dingongorego, dithotloetso le ditshitshinyo.

Motlhankedi yo ke:

Nomoro ya mogala:

Lefelo la kantoro:

Ngongorego, thotloetso kgotsa tshitshinyo di tlaa kwalwa mo foromong e e atlenegi-sitsweng.

KA LEKWALO:

Tlatsa foromo e e atlenegisitsweng e e bapileng le lebokoso le le tlhaotsweng kgotsa mo go motlhankedi yo o maleba. Foromo e tlaa go naya tshedimoseetso e e tlhokegang. Neela motlhankedi foromo kgotsa o e tsenye mo lebokosong le le tlhaotsweng go posa dingongorego, dithotloetso, kgotsa ditshitshinyo le le fitlhelwang mo:

Ela tlhoko: Fa ngongorego e le ya tshoganyetso, e neele motlhankedi yo o maleba ka tlhamalalo gonne mabokoso a bulwa fela ka dinako tse di rulaganyeditsweng go bulwa jaaka go kailwe mo lebokosong. *Kgotsa:*

Romela imeili go

kgotsa

Romela fekese go

kgotsa

Posetsa go

KOPA MONGWE WA BALELAPA KGOTSA TSALA:

Go romela ngongorego, kakgololo kgotsa tshitshinyo mo boemong jwa gago ka go kwala kgotsa ka molomo



Go tlaa romelwa kitsiso ya kamogelo ya ngongorego mo malatsing a le 5 a tiro

Ngongorego e tlaa batlisisiwa

Ngongorego e tlaa rarabololwa mme go tlaa dirwa paakanyo mo malatsing a le 25 a tiro. *Fa ngongorego e ka tlhoka nako e ntsi go batlisisiwa, pego ka ga seemo, e tla rebolwa.*

Fa o sa kgotsofalele pelo, ngongorega kwa kantoro ya kgaolo/porofense kgotsa lefelo la megala mo go:

Setswana



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA